


## Tutoriel pour télécharger les fichiers GPS via Magelan

1° Ouvrir l'application « my FMB-BMB »



2° Cliquez sur le bouton « Identifiez-vous »



3° Mentionnez votre nom d'utilisateur, mot de passe et cliquez sur « Login »



4° Cliquez sur l'onglet « Events »

**N° mem** [blurred]

Nom [blurred]  
Né le [blurred]  
Email [blurred]  
Nationalité [blurred]

**Général** | Autres détails

Adresse [blurred]  
CP [blurred]  
Code Pays [blurred]

**Quitter votre dossier de licence**  
**Demander une nouvelle licence**

Photo d'identité [blurred]

Sexe :  M  F **Changer mon mot de passe**  
Langue :  FR  NL  UK  DE  
 Inapte  Suspendu  
 En ordre vis à vis du club

Mes licences | **Mon club** | Mes documents | Paiements | **Events**

Fédération :  F.M.W.B. (FR)  V.M.B.B. (NL) N° club : 713  
Club : MC ST.SERVAIS  
Adresse : RUE ARNOULD, 82  
CP : 5001 Ville : BELGRADE  
Email : phil\_mallien@hotmail.com  
N°Tel : 003281212047

Statut sportif :  Récréatif  Compétition  Haut niveau  
N° de transpondeur [blurred] Obligatoire pour la discipline motocross.

Autorisation parentale [blurred] Imprimer Certificat médical à compléter [blurred]

**Vous avez choisi un club affilié à la FMWB : Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique, fédération affiliée à la FMB**

5° Double clic sur la ligne de l'événement. Exemple ci-dessous « L'Estivale du MC Mollignard »

**N° mem** [blurred]

Nom [blurred]  
Né le [blurred]  
Email [blurred]  
Nationalité [blurred]

**Quitter votre dossier de licence**  
**Demander une nouvelle licence**

Photo d'identité [blurred]

Sexe :  M  F **Changer mon mot de passe**  
Langue :  FR  NL  UK  DE  
 Inapte  Suspendu  
 En ordre vis à vis du club

Mes licences | Mon club | Mes documents | Paiements | **Events**

Date début	Titre	Club	Lieu
21/07/2019	L'ESTIVALE	MC MOLIGNARD	SALLE AL ROYNETE

Double clic sur l'événement pour plus de détail (Fichier GPS ...)

6° Cliquez sur le bouton « GPS Files »

**X** Titre officiel de la manifestation

Club organisateur

Date début  Début à

Date de fin  Termine à

Lieu

Adresse

CP  Ville  Pays

**GPS Files** ←

Présentation de votre événement FR | Presentatie van uw evenement NL | Presentation of your event UK

[Lien info concentre](#)

7° Choisissez le fichier suivant la marque de votre GPS (exemple ci-dessous Garmin)

**Fermer** X

Event	Type GPS
GARMINESTVALE.zip	GARMIN
Estivale.trb	TRIPY
TOMTOM ESTVALE.zip	TOMTOM

8° Cliquez sur « Ouvrir »




Avec navigateur Google Chrome (avec navigateur Microsoft Edge ou Internet Explorer, voir point 16°)


9° L'application va ouvrir votre navigateur. Cliquez sur l'icône « télécharger »



10° Le dossier zippé est téléchargé sur votre PC dans le dossier « Téléchargements ». Cliquez sur la flèche en bas à gauche



11° Cliquez sur « Afficher dans le dossier »




12° Double clic sur le dossier zippé

Nom	Modifié le	Type	Taille
GARMINESTIVALE.zip	19-07-19 20:19	Dossier compressé	116 Ko

13° Clic droit sur le fichier GPX (exemple ci-dessous « 20190721 – Estivale.GPX »)

Nom	Type	Taille compressée	Protégé pa...	Taille	Ratio	Modifié
20190721 - Estivale.GPX	Fichier GPX	57 Ko	Non	312 Ko	82 %	18-07-19
G-Aller.gpx	Fichier GPX	28 Ko	Non	146 Ko	81 %	18-07-19
G-Retour.gpx	Fichier GPX	30 Ko	Non	159 Ko	82 %	18-07-19
G-WP.gpx	Fichier GPX	2 Ko	Non	9 Ko	85 %	18-07-19

14° Dans le menu déroulant, cliquez sur « Copier »



15° Coller ce fichier dans votre GPS (Ctrl + C).

Garmin → dans le dossier GPX


Nouveau Tomtom → dans la racine de la mémoire du GPS

Ancien Tomtom → dans le dossier ITN


Tripy II → dans le dossier user/Roadbooks/

## Avec navigateur Microsoft Edge ou Internet Explorer

16° L'application va ouvrir votre navigateur (l'exemple ici, Microsoft Edge). Cliquez sur le bouton « télécharger »




17° Cliquez sur le bouton « Ouvrir »



18° Clic droit sur le fichier GPX

Nom	Type	Taille compressée	Protégé pa...	Taille	Ratio	Modifié
 Balade Equipe - Garmin.gpx	Fichier GPX	124 Ko	Non	580 Ko	79 %	21-07-19

19° Dans le menu déroulant, cliquez sur « Copier »



20° Coller ce fichier dans votre GPS (Ctrl + C).

Garmin → dans le dossier GPX

Nouveau Tomtom → dans la racine de la mémoire du GPS

Ancien Tomtom → dans le dossier ITN

Tripy II → dans le dossier user/Roadbooks/